

B. Struje

Naziv problema	Struje
Vremensko ograničenje	3 sekunde
Ograničenje memorije	1 gigabajt

Dobro skrivena u atriju napuštene kuće, pronašli ste drevnu knjigu koja otkriva najčuvaniju tajnu grada Bonna. Duboko ispod grada nalazi se sistem od N pećina, povezanih sa M vodenih kanala. Unutar svakog vodenog kanala postoji jednosmjerna magična struja koja može brzo prenijeti čamac duž kanala. Sistem pećina trenutno ima tačno jedan izlaz koji se nalazi u pećini $N - 1$.

Veoma si uzbudjena zbog svog otkrića i jedva čekaš da istražiš pećine! Međutim, pećinski sistem naseljava trol koji voli da se zabavlja sa nepozvanim posjetiocima. Trol ima ograničenu magičnu moć - koju može iskoristiti **najviše jednom** tokom vaše posjete - da promijeni pećinski sistem i oteža vam dolazak do izlaza.

Vaša posjeta pećini sastojat će se od niza rundi. Svaka runda će izgledati ovako:

1. Prvo, trol može da izabere hoće li koristiti svoju magičnu moć ili ne. Ako to učini, njegova čarolija:
 - mijenja smjer magične struje u svakom kanalu: $a \rightarrow b$ će se odmah promijeniti u $b \rightarrow a$;
 - zatvara izlaz u pećini $N - 1$; i
 - otvara novi izlaz u pećini 0.
2. Zatim birate magičnu struju koja teče iz vaše trenutne pećine i koristite svoj čamac da biste putovali do druge pećine. Radi jednostavnosti, korištenje čamca ćemo nazvati "potezom".

Osim toga, kad god se nalazite u istoj prostoriji kao i izlaz, **odmah** ćete ga koristiti da napustite pećinski sistem. Imajte na umu da se ovo može dogoditi čak i tokom runde ako ste u pećini 0 i trol odluči upotrijebiti svoju magičnu moć.

Vaš cilj je da što prije napustite pećinski sistem kako biste stigli na vrijeme za ceremoniju zatvaranja EGOI-a. Trolov cilj je upravo suprotan; on želi da vas zadrži u svojim pećinama što je duže moguće. Trol uvijek zna vašu lokaciju i odabrat će trenutak u kojem će upotrijebiti svoju magičnu moć na način koji najbolje služi njegovom cilju.

Odvojeno za svaku pećinu c ($0 \leq c \leq N - 2$) razmotrite slučaj u kojem počinjete u pećini c . Za svaki od ovih slučajeva odredite **najmanji broj poteza u kojem sigurno možete doći do izlaza iz pećine c , bez obzira kada trol odluči upotrijebiti svoju moć.**

U početku, svaka pećina je dostižna iz pećine 0, a pećina $N - 1$ je dostižna iz svake pećine.

Ulaz

Prvi red ulaza sadrži dva cijela broja, N i M , gdje je N broj pećina, a M broj vodenih kanala. Sljedećih M redova ulaza sadrže po dva cijela broja, a_i i b_i , predstavlja kanal koji se trenutno može koristiti za putovanje od pećine a_i do pećine b_i . Ne postoji kanal koji spaja pećinu samu sa sobom. Za svaki par pećina postoji najviše jedan kanal u svakom smjeru.

Izlaz

U liniji ispišite $N - 1$ cijelih brojeva, gdje je i -ti cijeli broj, $0 \leq i \leq N - 2$, najmanji broj poteza u kojem se sigurno može doći do izlaza ako se kreće iz pećine i .

Imajte na umu da ne ispisujete vrijeme za pećinu $N - 1$ (jer biste odmah izašli iz ove pećine).

Ograničenja i bodovanje

$$2 \leq N \leq 200\,000.$$

- $1 \leq M \leq 500\,000$.
- $0 \leq a_i, b_i \leq N - 1$.

Vaše rješenje će biti testirano na nizu testnih grupa, a svaka vrijedi određeni broj bodova. Svaka testna grupa sadrži skup testnih slučajeva. Da biste dobili bodove za testnu grupu, potrebno je da riješite sve testne slučajeve u testnoj grupi.

Grupa	Rezultat	Limiti
1	12	$M = N - 1$, $b_i = a_i + 1$. Drugim riječima, pećinski sistem formira putanju $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow N - 1$
2	15	Svaka pećina ima direktni kanal do pećine $N - 1$. Imajte na umu da mogu postojati dodatni kanali.
3	20	$N, M \leq 2\,000$
4	29	Nakon izlaska iz bilo koje pećine, nije moguće vratiti se u nju (dok se smjer ne promjeni). Drugim riječima, kanali formiraju usmjereni aciklični graf.
5	24	Nema dodatnih ograničenja

Primjeri


Za prvi primjer, razmotrite slučaj u kojem počinjete u pećini 1. Budući da ne znate kada će se dogoditi promjena smjera, trebali biste se početi kretati prema izlazu iz pećine 4. To možete učiniti kroz pećinu 2 ili pećinu 3. Prolazak kroz pećinu 3 je ovdje bolja opcija jer u slučaju da se promjena smjera dogodi dok ste tamo, sada ćete imati kanal koji možete koristiti za putovanje iz pećine 3 direktno u pećinu 0 gdje ćete izaći iz sistema pećina.

Preciznije, postoje samo tri mogućnosti kada će trol odlučiti upotrijebiti svoju magičnu moć:


- Ako trol odmah upotrijebi svoju moć dok ste u pećini 1, možete putovati direktno iz pećine 1 u pećinu 0 i izaći.
- Ako trol iskoristi svoju moć nakon što ste prešli iz pećine 1 u pećinu 3, možete putovati direktno iz pećine 3 u pećinu 0 i izaći.
- Ako trol odluči da ne koristi svoju moć ni u jednoj od te dvije situacije, putovat ćete iz pećine 3 u pećinu 4 i izaći.

U prvoj opciji ste morali napraviti samo jedan potez, u svakoj od ostalih opcija ste napravili dva poteza. To znači da je odgovor za ovaj slučaj $\max(1, 2, 2) = 2$.

Imajte na umu da ako odlučite ići iz pećine 1 u pećinu 2, trol vas može prisiliti da napravite tri poteza.



Prvi i drugi primjer zadovoljavaju ograničenja testnih grupa 3, 4 i 5. Treći primjer zadovoljava ograničenja svih testnih grupa. Četvrti primjer zadovoljava ograničenja testnih grupa 3 i 5 i prikazan je u nastavku.



Ulaz	Izraz
5 6 0 1 1 2 1 3 2 4 3 4 0 3	2 2 2 1
7 10 2 6 5 3 4 2 1 6 2 3 3 6 4 5 0 4 4 1 0 1	2 1 2 3 2 4
2 1 0 1	1
6 8 0 1 4 0 1 2 2 3 3 5 0 4 4 5 2 0	2 4 3 3 1